


Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O AGENCIJI ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST

Prolašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na sjednici prvog vanrednog zasijedanja u 2015. godini, dana 17. februara 2015. godine.

Broj: 01-193/2
Podgorica, 24.02.2015.



PREDSJEDNIK CRNE GORE

Filip Vujanović

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na šednici prvog vanrednog zasijedanja u 2015. godini, dana 17. februara 2015. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST

Član 1

U Zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost („Službeni list RCG”, broj 28/05 i „Službeni list CG”, broj 20/11) poslije člana 5 dodaje se novi član koji glasi:

“Član 5a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.”

Član 2

U članu 6 stav 1 mijenja se i glasi:

“Agencija prikuplja, evidentira, analizira, procjenjuje, koristi, razmjenjuje, čuva i štiti podatke od značaja za:

- 1) sprječavanje djelatnosti usmjerenih protiv nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta, odbrane, bezbjednosti i Ustavom utvrđenog pravnog poretka Crne Gore;
- 2) sprječavanje terorizma i drugih oblika organizovanog nasilja;
- 3) sprječavanje organizovanog kriminala;
- 4) sprječavanje krivičnih djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom;
- 5) sprječavanje obavještajne djelatnosti nosilaca obavještajnih aktivnosti drugih država;
- 6) sprječavanje prijetnji po ekonomske interese Crne Gore;
- 7) sprječavanje prijetnji po međunarodnu bezbjednost;
- 8) sprječavanje drugih mogućih prijetnji po nacionalnu bezbjednost.”

U stavu 5 riječi: “tačka 2” zamjenjuju se riječima “tačka 1”.

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

“O podacima iz stava 1 ovog člana, koji ukazuju na postojanje osnova sumnje da se priprema, organizuje ili da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, Agencija izvještava organ uprave nadležan za policijske poslove (u daljem tekstu: policija) i nadležno državno tužilaštvo. “

Dosadašnji st. 6 i 7 postaju st. 7 i 8.

Član 3

Poslije člana 6 dodaje se novi član koji glasi:

“Član 6a

Podaci iz člana 6 ovog zakona mogu se koristiti samo za svrhe radi kojih su, u skladu sa zakonom, prikupljeni.”

Član 4

U članu 7 stav 1 poslije riječi "zakonom" umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: "u skladu sa načelom srazmjernosti, u obimu i na način koji je neophodan za ostvarivanje nadležnosti i izvršavanje drugih propisanih zadataka Agencije".

U stavu 2 poslije riječi "podataka" dodaju se riječi: "propisanih ovim zakonom".

Član 5

Član 8 mijenja se i glasi:

"Agencija može prikupljati podatke od značaja za obavljanje poslova nacionalne bezbjednosti korišćenjem javno dostupnih izvora.

Agencija može prikupljati podatke i tražiti pomoć u vezi sa prikupljanjem podataka od građana, uz njihovu izričitu saglasnost.

Ovlašćeni službenik Agencije koji prikuplja podatke i traži pomoć u vezi sa prikupljanjem podataka od građana, dužan je da se legitimiše službenom legitimacijom.

U slučaju kada postoji vjerovatnoća da građanin, koji nije dao izričitu saglasnost za razgovor sa ovlašćenim službenikom Agencije, raspolaže obavještenjima značajnim za nacionalnu bezbjednost, Agencija može zatražiti od policije da sa građaninom obavi razgovor uz učešće ovlašćenog službenika Agencije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi.

Organi državne uprave, organi lokalne samouprave i lokalne uprave i pravna lica koja vode registre i zbirke podataka obavezni su da na pisani zahtjev Agencije ovlašćenom službeniku Agencije koji se legitimiše službenom legitimacijom, omoguće pristup podacima neposrednim uvidom u registre i zbirke podataka koje vode.

Ovlašćeni službenik Agencije koji je izvršio neposredan uvid u registre i zbirke podataka, u smislu stava 5 ovog člana, dužan je da sačini propisani službeni dokument.

Pristup podacima u registrima i zbirkama podataka koje vode organi i pravna lica iz stava 5 ovog člana, Agencija može vršiti elektronskim putem, na osnovu pisanog sporazuma zaključenog sa starješinom organa, odnosno odgovornim licem u pravnom licu.

Zaključivanje sporazuma iz stava 7 ovog člana, vrši se uz prethodno pribavljeno mišljenje organa uprave nadležnog za zaštitu tajnih podataka i nezavisnog nadzornog tijela nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: lični podaci).

O pristupu podacima u skladu sa st. 5 i 7 ovog člana, organi i pravna lica koji vode registre i zbirke podataka obavezno vode evidenciju koja sadrži samo brojeve službenih legitimacija ovlašćenih službenika Agencije koji su izvršili neposredni uvid, odnosno imali pristup podacima elektronskim putem, kao i datum i vrijeme početka odnosno završetka uvida.

Organi i pravna lica iz stava 5 ovog člana, obavezni su da na pisani zahtjev Agencije dostave tražene podatke.

Odredbe st. 5 do 10 ovog člana, odnose se i na druga pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori, kao i na pravna lica koja nemaju sjedište u Crnoj Gori ako se oprema za obradu ličnih podataka nalazi u Crnoj Gori.

Zahtjev Agencije za pristup podacima iz registara i zbirki podataka na način iz st. 5 i 7 ovog člana, odnosno za njihovo dostavljanje, predstavlja tajni podatak, a njegova tajnost određuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Organi državne uprave i pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, po službenoj dužnosti, obavještavaju Agenciju o podacima od značaja za nacionalnu bezbjednost do kojih dođu u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti."

Član 6

U članu 9 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

"2) praćenjem i osmatranjem na otvorenom prostoru i javnom mjestu, uz korišćenje tehničkih sredstava za:

- a) foto dokumentovanje,
- b) audio, video i druge oblike (digitalno i dr.) tehničkog dokumentovanja;"

Tačka 4 mijenja se i glasi:

"4) nadzorom nad elektronskim komunikacijama i poštanskim pošiljkama koji se odnosi na:

- a) sadržaj elektronske komunikacije,
- b) podatke o saobraćaju u elektronskoj komunikaciji i neuspješnom uspostavljanju komunikacija,
- c) podatke o lokaciji u elektronskoj komunikaciji koja se odnosi na korisnika,
- d) sadržaj i vrstu poštanske pošiljke, odnosno usluge;"

Član 7

U članu 10 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Agencija je dužna da zaštiti identitet lica iz stava 1 ovog člana."

Član 8

U članu 11 stav 1 riječi: "posebnim aktom, odobrava" zamjenjuju se riječima: "izdaje pisani nalog za".

Stav 2 mijenja se i glasi:

"Nalog iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o identitetu lica na koje se ovaj nalog odnosi, a kojima Agencija raspolaze, vrstu tehničkih sredstava koja se koriste, odnosno način dokumentovanja, vrijeme trajanja, kao i osnovanost razloga za primjenu praćenja i osmatranja."

Poslije stava 2 dodaje se šest novih stavova koji glase:

"Nalog iz stava 1 ovog člana za prikupljanje podataka primjenom sredstva i metode iz člana 9 stav 1 tačka 2 podtačka b ovog zakona, direktor Agencije izdaje na osnovu prethodne odluke predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, odnosno sudije koji ga, u skladu sa zakonom, zamjenjuje.

Izuzetno, u slučaju posebne opravdanosti i hitnosti koja zahtijeva da se otpočne primjena sredstva i metode iz člana 9 stav 1 tačka 2 podtačka b ovog zakona, i prije odluke iz stava 3 ovog člana, direktor Agencije može izdati nalog za otpočinjanje primjene tog sredstva i metode, ukoliko bi odlaganje otpočinjanja primjene onemogućilo postizanje svrhe radi koje se predlaže.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, direktor Agencije je dužan da, odmah po otpočinjanju primjene sredstva i metode iz člana 9 stav 1 tačka 2 podtačka b ovog zakona, podnese predlog za donošenje odluke iz stava 3 ovog člana.

Ukoliko predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore, odnosno sudija koji ga zamjenjuje, u roku od 48 časova od otpočinjanja primjene sredstva i metode iz člana 9 stav 1 tačka 2 podtačka b ovog zakona, ne odobri primjenu tog sredstva i metode, Agencija je dužna da obustavi njegovu primjenu, a podatke i dokumenta na kojima su ti podaci zabilježeni uništi.

Zapisnik o uništavanju podataka i dokumenata iz stava 6 ovog člana, direktor Agencije je dužan da dostavi predsjedniku Vrhovnog suda Crne Gore, odnosno sudiji koji ga zamjenjuje.

Prikupljanje podataka primjenom sredstva i metode iz člana 9 stav 1 tačka 2 podtačka b ovog zakona, odobrava se za period do tri mjeseca i može biti produžavano na način iz st. 1, 3 i 4 ovog člana, dok se ne postigne svrha radi koje je odobrena primjena tog sredstva i metode.“

Član 9

U članu 13 riječi: " tač. 4 i 5" zamjenjuju se riječima: " tačka 4 podtač. a,b i d i tačka 5".

Član 10

U članu 14 stav 1 u uvodnoj rečenici poslije riječi: "tačka 4" dodaju se riječi: "podtač. a, b i d".

U tački 2 riječi: "teritorijalnog integriteta Crne Gore" zamjenjuju se riječima: "nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta, odbrane, bezbjednosti i Ustavom utvrđenog pravnog poretka Crne Gore".

Tačka 4 mijenja se i glasi:

"4) špijunažom ili odavanjem tajnih podataka;".

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Nadzor iz člana 9 stav 1 tačka 4 podtačka c ovog zakona odobrava direktor Agencije, obrazloženim pisanim aktom."

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 11

U članu 15 stav 1 poslije riječi "pošiljkama" dodaju se riječi:"iz člana 9 stav 1 tačka 4 podtač. a, b i d ovog zakona", a poslije riječi "sredstvu" dodaju riječi: "i/ili poštanskoj pošiljci, odnosno usluzi".

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Izuzetno, ukoliko Agencija ne može utvrditi identitet lica na koje se nadzor odnosi, predlog iz stava 1 ovog člana može da sadrži podatke o identitetu tog lica kojima Agencija raspolaže ili tehničke podatke, ali samo za nadzor iz člana 9 stav 1 tačka 4 podtačka b ovog zakona."

U stavu 3 riječi: "tač. 4 i 5" zamjenjuju se riječima:"tačka 4 podtač. a, b i d i tačka 5 ovog zakona" .

U stavu 4 poslije riječi: "tačka 4" dodaju se riječi: "podtač. a, b i d ".

U stavu 5 riječi: "tač. 4 i 5" zamjenjuju se riječima: "tačka 4 podtač. a, b i d i tačka 5 ovog zakona".

Poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koji glase:

"Nadzor iz člana 9 stav 1 tačka 4 podtačka c ovog zakona može da traje tri mjeseca, a zbog važnih razloga može se produžavati još za po tri mjeseca, ali ne duže od 24 mjeseca.

Produženje nadzora iz člana 9 stav 1 tačka 4 podtačka c ovog zakona odobrava direktor Agencije, obrazloženim pisanim aktom."

U stavu 6 poslije riječi "tačka 4" dodaju se riječi: "podtač. a, b i d", a poslije riječi "zamjenjuje" umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: "kao i nadzora iz člana 9 stav 1 tačka 4 podtačka c ovog zakona koji je odobrio direktor Agencije, u skladu sa zakonom."

Dosadašnji st. 2, 3, 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4, 5, 6 i 9.

Član 12

U članu 15a stav 2 tačka 1 riječi: "uređenu zaštitu ličnih podataka" zamjenjuju se riječima: "na adekvatnom nivou uređene mjere zaštite ličnih podataka".

Tačka 2 mijenja se i glasi:

"2) posjeduje podatke da lice na koje se ti lični podaci odnose ugrožava interese nacionalne bezbjednosti Crne Gore, bezbjednosne interese države kojoj se podaci dostavljaju ili vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom; i".

Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

"3) je obezbijeđen princip uzajamnosti."

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Odredba stava 2 tačka 2 ovog člana ne odnosi se na dostavljanje ličnih podataka u postupku vršenja bezbjednosne provjere uz saglasnost lica na koje se ti lični podaci odnose."

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"Agencija je dužna da prilikom dostavljanja podataka iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, navede obaveze primaoca o primjeni adekvatnog nivoa mjera zaštite ličnih podataka i njihovom korišćenju isključivo u svrhu radi koje su dostavljeni."

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 6.

Član 13

U članu 16 stav 1 riječi: "koji se prikupe u vršenju djelatnosti Agencije" zamjenjuju se riječima: "koje prikupi u vršenju poslova iz svoje nadležnosti".

Poslije stava 4 dodaje se šest novih stavova koji glase:

„Registri i zbirke podataka iz stava 1 ovog člana ne smiju sadržati podatke i dokumenta koji se ne odnose na svrhu radi koje su podaci prikupljeni.

Podatke i dokumenta iz stava 5 ovog člana Agencija bez odlaganja uništava.

Podatke i dokumenta iz stava 5 ovog člana koji su nastali primjenom nadzora nad elektronskim komunikacijama i poštanskim pošiljkama i nadzora unutrašnjosti objekata, zatvorenih prostora i predmeta Agencija uništava nakon uvida predsjednika Vrhovnog suda, odnosno Vijeća sudija Vrhovnog suda.

Uništavanje podataka i dokumenata iz st. 3 i 5 ovog člana vrši komisija koju obrazuje direktor Agencije.

O uništavanju podataka i dokumenata komisija iz stava 8 ovog člana sačinjava zapisnik koji potpisuju članovi komisije koji prisustvuju uništavanju podataka i dokumenata.

Zapisnik o uništavanju podataka i dokumenata iz stava 5 ovog člana Agencija dostavlja na upoznavanje predsjedniku Vrhovnog suda, odnosno Vijeću sudija Vrhovnog suda."

Član 14

U članu 17 stav 1 riječ "ovim" briše se.

Član 15

U članu 18 stav 3 riječi: "dovelo u opasnost" zamjenjuju se riječima: "otežalo ili onemogućilo".

Stav 4 mijenja se i glasi:

“Agencija je dužna, kad prestanu razlozi iz stava 3 ovog člana, ako to građanin zahtijeva, da postupi u skladu sa stavom 2 ovog člana.”

Član 16

U članu 19 riječi: “bezbjednosnim standardima” zamjenjuju se riječima: “propisima i bezbjednosnim standardima utvrđenim propisima, međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava”.

Član 17

U članu 20 stav 2 riječi: “određena obavještenja i” zamjenjuju se riječju “određene”.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

“Policija i drugi nadležni organi dužni su da podatke iz stava 2 ovog člana koriste isključivo u zakonom propisane svrhe radi kojih su im ti podaci dostavljeni.”

Član 18

U članu 25 poslije stava 7 dodaje se novi stav koji glasi:

„U slučaju prestanka funkcije direktoru Agencije prije isteka vremena na koje je imenovan, Vlada može imenovati vršioca dužnosti direktora Agencije najduže na period od šest mjeseci.“

Član 19

U članu 26 stav 1 tačka 1 poslije riječi “zaštiti” dodaje se riječ “podataka,”.

Tačka 6 briše se.

Dosadašnje tač. 7 i 8 postaju tač. 6 i 7.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“Direktor Agencije, uz saglasnost Vlade, donosi godišnji program rada Agencije.“

Član 20

U članu 27a stav 6 poslije riječi “pripravnika” briše se tačka i dodaju riječi: “ili je na stručnom osposobljavanju u skladu sa posebnim zakonom.”.

Član 21

Poslije člana 28 dodaju se dva nova člana koji glase:

“Član 28a

Lice koje zasnuje radni odnos u Agenciji dužno je da, u propisanom roku, položi posebni ispit za rad u Agenciji.

Program i način polaganja ispita iz stava 1 ovog člana utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

Član 28b

Prilikom popune radnih mjesta službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost, pored uslova predviđenih članom 27a, pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, osigurava se srazmjerna zastupljenost shodno Ustavu i zakonu.“

Član 22

U članu 29a poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“Službenici Agencije ne smiju, bez prethodnog odobrenja direktora Agencije, javno saopštavati podatke o Agenciji ili iz djelokruga rada Agencije.”

Član 23

U članu 33a stav 1 riječi: "privremeno upućen" zamjenjuju se riječju "raspoređen".

Član 24

U članu 36b stav 1 poslije tačke 2 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

“3) postupanje sa službenim oružjem suprotno propisima kojima je uređeno držanje, nošenje i način postupanja sa službenim oružjem službenika Agencije i

4) javno saopštavanje podataka o Agenciji ili iz djelokruga rada Agencije, bez prethodnog odobrenja direktora Agencije.”

Član 25

U članu 36d poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

“Disciplinsku komisiju imenuje direktor Agencije iz reda službenika Agencije, od kojih su predsjednik i najmanje dva člana diplomirani pravnici.

U disciplinskom postupku protiv službenika Agencije javnost je isključena.”

Dosadašnji stav 2 postaje stav 4.

Član 26

Poslije člana 36d dodaje se novi član koji glasi:

„Član 36e

Agencija je dužna da u godišnjem izvještaju koji dostavlja nadležnom radnom tijelu Skupštine koje vrši parlamentarnu kontrolu Agencije za nacionalnu bezbjednost u posebnom dijelu dostavi informacije o službenicima protiv kojih je vođen disciplinski postupak.“

Član 27

U članu 37a poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“Podaci iz evidencija iz stava 1 ovog člana označavaju se stepenom tajnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.”

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 28

U članu 38 riječi: "Zakon o policiji" zamjenjuju se riječima: "zakon kojim se uređuju radni odnosi policijskih službenika".

Član 29

U članu 41 stav 3 mijenja se i glasi:

„Generalni inspektor podnosi godišnji izvještaj o izvršenoj kontroli direktoru Agencije, Vladi i nadležnom radnom tijelu Skupštine. Godišnji izvještaj generalnog inspektora podnosi se nadležnom radnom tijelu Skupštine u okviru godišnjeg izvještaja o radu Agencije.“

Član 30

U članu 42 stav 1 mijenja se i glasi:

„Direktor Agencije može, iz razloga zaštite interesa nacionalne bezbjednosti, privremeno prekinuti ili zabraniti generalnom inspektoru vršenje kontrole ako bi to ozbiljno ugrozilo uspješno sprovođenje aktivnosti Agencije koja je u toku i koja je od posebnog značaja za nacionalnu bezbjednost.“

Član 31

U članu 43 stav 3 briše se.

Član 32

U članu 48 stav 1 poslije riječi "nabavku" dodaju se zarez i riječi: "održavanje i servisiranje".

U stavu 2 riječ "javnih" briše se.

Član 33

Poslije člana 52a dodaju se dva nova člana koja glase:

„Član 52b

Službeniku Agencije koji zaključno sa 30. aprilom 2015. godine navrši najmanje 50 godina života i 25 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 15 godina efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, prestaje radni odnos najkasnije 1. maja 2015. godine.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, službenik Agencije ima pravo na starosnu penziju.

Starosna penzija iz stava 2 ovog člana određuje se na način propisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, s tim što se prilikom određivanja ličnog koeficijenta, ako je za službenika Agencije povoljnije, lični koeficijent se utvrđuje na osnovu zarade, odnosno naknade zarade, ostvarene u kalendarskoj godini koja prethodi godini ostvarivanja prava na starosnu penziju.

Iznos starosne penzije određen prema stavu 3 ovog člana, uvećava se za 40%, s tim što ne može biti veći od najvišeg iznosa starosne penzije utvrđene u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Pravo na starosnu penziju primjenom ovog člana može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.

Član 52c

Službenik Agencije kojem na lični zahtjev radni odnos prestane do 1. maja 2015. godine, ima pravo na starosnu penziju ukoliko zaključno sa 30. aprilom 2015. godine navrší najmanje 50 godina života i 20 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 10 godina efektivno provedenih na poslovima u Agenciji, na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanjim trajanjem.

U slučaju ostvarivanja prava na starosnu penziju u smislu stava 1 ovog člana, primjenjuju se odredbe člana 52b st. 3, 4 i 5 ovog zakona.“

Član 34


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj 00-38/14-1/37

EPA 548 XXV

Podgorica, 17. februar 2015. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA


PREĐSEDNIK
Ranko Krivokapić